



Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/15-67/11

Mjesto i datum: Podgorica, 15. februar 2016. godine

**UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH
PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA, PARTIJA II**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Skupštine Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br 10, PIB: 02017482, koga zastupa generalni sekretar Siniša Stanković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvršioca „Alliance“ do.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjski put bb, Broj računa: 520-825100-21, Naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ratko Pavićević, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, po partijama broj: 00-56/15-67/2 od 22. decembra 2015.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 00-56/15-67/9 od 27. januar 2016. godine;

Ponuda Izvršioca „Alliance“ d.o.o. broj 00-56/15-67/6 od 14. januar 2016. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, PARTIJA II (Reno Fluence1,5 DCI, 2014, 1461/81, komada 4), prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 00-56/15-67/2 od 22. decembra 2015.godine; Odluci o

izboru najpovoljnije ponude broj 00-56/15-67/9 od 27. januar 2016. godine i prema ponudi Izvršioca „Alliance“ d.o.o. broj 00-56/15-67/6 od 14. januar 2016. godine.

Pod servisiranjem i održavanjem vozila podrazumijeva se demontaža, nabavka i montaža materijala, odnosno dijela, reglaža trapova, kao i nabavka i vulkaniziranje guma.

II ROK

Član 2

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. 00-56/15-67/6 od 14. januar 2016. godine.

Izvršilac se obavezuje da će usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, vršiti sukcesivno, na zahtjev Naručioca, godinu dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora, u roku od 24 h od prijema prismene ili usmene narudžbe od strane Naručioca i prijema vozila u servisni centar Izvršioca.

Za sukcesivno pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlaštenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Plaćanje za izvršene usluge će se vršiti sukcesivno, po izvršenju usluge, pri čemu ugovorena cijena za usluge za partiju II navedene u članu 1 ovog ugovora ne može iznositi više od 1.499,00 € (i slovima: hiljadučetristodevedesetdevet eura). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 30 dana od dana prijema računa ispostavljenog po izvršenju usluge sa analitikom.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;

- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
 - da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
 - da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
 - da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjedjenje;
 - da će usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila pružati na teritoriji Podgorice;
 - da će se odgovarajući rezervni djelovi potrebni za servisiranje, gume i akumulatore nabavljati po najpovoljnijim tržišnim cijenama;
- da će usluge servisiranja i održavanja vozila započeti u roku od 24 časa od prijema zahtjeva od strane Naručioca i prijema vozila u servisni centar Izvršioca;
- sva vozila Skupštine Crne Gore će imati prioritet prilikom dolaska na mjesto vršenja usluge servisiranja i održavanja vozila kod ponuđača, u odnosu na sva ostala vozila.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga koje su predmet ovog ugovora odstupa od traženog kao i ukoliko se ne vrše u rokovima predviđenim ovim ugovorom, Naručilac će pisano upoznati Izvršioca o navedenim nedostacima.

Ukoliko Izvršilac i pored upoznavanja od strane Naručioca ne bude vršio usluge koje su predmet ovog ugovora u rokovima i na način predviđen Ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 7

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VII OSTALE ODREDBE

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14) ništav je.

Član 9

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog ugovora, kao i u roku od dvije godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih su po dva primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

Siniša Stanković

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "Društvo za proizvodnju, promet, roba i usluge, export-import" and "ALLIANCE" in the center. The signature is written over a horizontal line.

ZA IZVRŠIOCA

Ratko Pavićević

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "Društvo za proizvodnju, promet, roba i usluge, export-import" and "ALLIANCE" in the center. The signature is written over a horizontal line.